

5.313

typed m/9/39



e. e. e. 1/3  
I. K. mpe.

Calendar and other data  
reckoning from

313(9)

1 JUN 1939

back for months still pay  
26/6/39 K34/5

(9)

pp. 1-3

du f 20/5/45 1 1/2 pp. 6/6

May  
 Kgodi Mopitlo: Magareng a Kgodi ye go tloga  
 legatji zoggihlela go la 26. Ba lebelela  
 go dulla ga naka. Naka ka naledi e ka  
 thokoa Boroa mo leratadimeng. Ke naledi  
 e tagang go beta tje ding tje ling tcheng le  
 lona. E taga jvale ka ea meso le ea  
 phirimana se kopetjane, ea meso lona e  
 bitjwa mphatlalatjane. Naledi ena naka  
 wa tjatjing a o ke shetjing ke a boletje  
 ea lebelela. 'Me mohlale di lang e tuka ka  
 kgabo e kgolo e re ke mollo, e bonoa e sa le  
 ka meso ka lehautoana. Ea e bonang  
 pele oa e goelela a re naka oel! ke mohlale  
 o la go e bega moshate. E hlokometjse kudu  
 ka goba ke ka lona jo tsewang gore  
 ngoaga ke o mo pang. Dingaka di tlogela  
 mokeng go hlatswa dihlako. Ge ngaka e  
 fihla e chollela ditlhako ka meteng, ea  
 di taboga ea tshelela ka moshe, ge e boea  
 ea di o lela ea tjama e di reta e ea gae.  
 Ge di boile ka moka, di tla go begela  
 kgoshi nna a ditlhako, tja kgopela kgoshi  
 gore go thekgoe ngoaga. Banna  
 ba botja kgoshi go re go rongoe masho-  
 boro go re ma ditlhokgola go kgae a difate  
 thakola june. 'Malehoa - phefo jutji' ka lona go  
 tshoa mogwang ge ba feditje go buna moshemong.  
 Kgoshi e rapa dingaka go tla go  
 laola mogwang. Kgomo dia tjwa tja ea  
 mokatong. Ge ba boea mokatong masogana  
 le methepa ba tlhoa ba bina kosha. Ba re:  
 ja oele le oele: 'Mama shela kgotlho fulana  
 la ga mokotlo; bore go sa u nanare o tla

Ba hoetja ba eja! Thulele-fiso o tlike mohlanka  
 oa go ja kudu, o tla ja eng, Mashishi a se<sup>na</sup>  
 chemo. Maboache o tlike Kgatontonana tje.  
 'Mamatwa'a ma'au kgope se tja lenoka,  
 mpara ea shetjigo. Madipa shala ga botse mabele  
 a mogoka, 'na re rea go ja Choeu Choeu.  
 Segose se atama naga le go Matlala se  
 se gona ga gona mo sepego gona, le bo-  
 tjiche moono le Mamathula le re: Batho le  
 ba tlogetje kae? Mamathula a re re ba  
 tlogetje 'Maphoshane ba bolava? Se ba riabo  
 masogana 'a bina a kgoketse mkgoro  
 mas'ong, methupa eona e hlakela! Ka  
 mso go le choa mogang. Go beletloa ditlgo-  
 mo dia go ja tlo mahlaka a M. Mabele  
 mashemong. Ea ka feshang pele mogang o  
 laolwa, o lefishwa kgomo ke kgoshi. Go tloga  
 ka ka kgvedidi ea Mopillo oa naka go fi-  
 hla ka 'Mahlwa-phiso ke maraga. Sebemo  
 se thoma ka kgvedidi ea Phuphugust.  
 Matjema a a rerwa ka Morenare. oa pelo  
 tja ba limi le ba disha, ba ditlgo mo le-  
 tjema lea laolwa 'September, letjema ge letjema  
 oa kgoshi e bitja banna le dingaka go tla  
 go laola letjema. Ba re go laola ba re go go  
 ioe go lahla thokgola, e lahloa ke mang  
 le mang lo ditlhako di ka mo nchang. E  
 ditlhako di re go tthajoe ditlhako di tthajoa  
 pele go tse go joalwa ge go se joalo basadi  
 ba ea go lema ge peru e laotjoe. Ditlhako  
 di tthajoa chemong ea kgoshi.  
 October kgvedidi ea ~~ngo~~ Nge Nge tji a mogale  
 November. Dibatsela. Ka eona go tsongoa phalana

## Lehlabula

K34 | 5

December: Molotjana ka eona goa longoa  
lehlabula ka motlogoa oo: Masogana le methupa  
ba ncha dikgomo e see boshego dia mokatong:  
ditsoetji di tlogela mabotlana, me ba tjela  
ba shiana natjo. Ge ba fihla gae ba hoetja  
banna le basadi ba ba hlalletje, Ea shiang  
ba bang oa ritou. Ea ba majwala a tlhotlibe  
kgomo ea hlajwa, go gangwa dikgomo. Ma-  
sogana le methupa ba hloa ka bina  
koha ba eja nama le lebese. Banna bo  
na ba enoa joala. Kgale masogana a be  
a sa noe joala. E hloa e le moteteo mogdo  
Mantjiboa basadi ge ba etjwa Mashemong  
ba tla le lerotse la go loma, lea segoa me.  
ba loma ka go klatlamana, Go thoma ka  
kgoshi go fihla go f. monyennyana ga go-  
na ea ka lomang. ngwaga pele ga kgoshi  
ea gage. Ke ka motlogoa oo go beng go bonala  
bogooshi jwa basotho. Ea beng a ka loma  
pele ga kgoshi o lefishwa pho'o. Ge go lomiloe  
lehlabula lea leoa.

February: Legojoe. ka mpa le modula mabele a  
tsoala, (March) Mahlohofoke (Aprile)  
ke kgvede ea senakane. (Aprile) seroto nthole  
ke motopo oa senakane, senakane ke naledie  
etellang naka pele. Sebaka leo li bitjwa seruthoa  
na. Na ka ke eona e kgaolang ngwaga ea  
ba ea o thoma

Bakglajwe ba mproditjeng ba dumellana  
joalo dikgveding le mabakeng a ngwaga  
go tee le meshomo ea oona. Jafta Tema le  
Solomon leputle  
end s 313 Iank. kipe